



Ministarstvo
ekonomskog
razvoja


Registar podsticajnih mjera za investicije

Crna Gora 2024

Izrađeno uz tehničku podršku



Ministarstvo
ekonomskog
razvoja



Sadržaj

1

CRM 2021-2024 - Uvod

2

CRM 2021-2024 – opšti ciljevi

3

Investiciona oblast CRM 2021-2024 - ciljevi

4

Ekonomski benefiti regionalne ekonomske integracije

5

Registar podsticajnih mjera 2024 - Svrha i značaj

6

Registar podsticajnih mjera za investicije Crne Gore – Pregled

Zajedničko regionalno tržište CRM (2021-2024)

- Ekonomije zapadnog Balkana su se obavezale da će sarađivati na unapređenju ekonomske saradnje i regionalne integracije kroz usvajanje Zajedničkog regionalnog tržišta (u daljem tekstu „CRM 2021-2024) na Samitu premijera zapadnog Balkana održanom 10. novembra 2020. godine u Sofiji, kako bi prioritetne ciljeve regionalne saradnje pretvorile u djelotvorne reforme.
- Zajedničko regionalno tržište ZB6 CRM (2021-2024) nastavlja se na rezultatima Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor (MAP REA 2017-2020) i ima za cilj da poveže ekonomije zapadnog Balkana kroz slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala i time podstakne stvaranje regionalnih digitalnih, industrijskih, investicionih i inovacionih veza.
- Cilj je stvaranje regionalnog tržišta zasnovanog na pravilima i procedurama EU i približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom evropskom tržištu.

REGIONALNA INVESTICIONA OBLAST – CILJEVI

- **Stvaranje dinamičnog regionalnog investicionog prostora zapadnog Balkana**, u pogledu rasta stranih direktnih investicija (SDI) , obnavljanja i izgradnje novih lanaca vrijednosti, uz istovremeno jačanje njihovog učešća u evropskim i globalnim lancima vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta.
- **Uklanjanje barijera za regionalne investicione ponude** čime se pruža mogućnost za ekonomije obima, geografsko divetzifikovano poslovanje i sveukupno efikasniju raspodjelu resursa u okviru regionalnog tržišta, čime se podstiče integracija kompanija iz regiona u međunarodne lance vrijednosti.
- **Pristup većim i sofisticiranijim regionalnim tržištima** poželjan je za investitore, jer im omogućava da imaju koristi od ekonomije obima i organizuju svoje proizvodne procese u regionu na mnogo efikasniji način. U slučaju investicije čiji je cilj efikasnost, investitori će odlučiti da se lociraju u određenoj ekonomiji samo ako je ta ekonomija dobro integrisana sa susjednim tržištima (npr. funkcionalna prekogranična infrastruktura, pojednostavljene izvozne procedure, zahtjevi za izdavanje dozvola, standardi itd.).
- **Povećana koherentnost investicionih politika i integrisanih tržišta** omogućava kompanijama da fragmentišu svoje proizvodne procese širom regiona, što smanjuje vrijeme i troškove investiranja i može podstaći razvoj regionalnih lanaca vrijednosti.

EKONOMSKI BENEFITI REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE

ZA GRAĐANE

- Omogućavanje nesmetanog protoka roba, usluga, kapitala i visoko-kvalifikovane radne snage,
- Ubrzavanje ekonomskog prosperiteta i stabilnosti,
- Otvaranje novih radnih mjesta i unaprjeđenje životnog standarda.


ZA PREDUZETNIKE

- Lakši pristup investicijama i pojednostavljenje procedura za uspostavljanje biznisa,
- Pristup tržištu od preko 20 miliona potrošača,
- Bolja integrisanost u EU i svjetske lance trgovine,
- Primjena inovacija i digitalizacije u poslovanju.

ZA VLADU

- Povećanje priliva stranih i intra-regionalnih investicija,
- Ubrzavanje ekonomskog rasta, preduzetničke aktivnosti i trgovine,
- Povoljniji uslovi za investiranje čine da investicioni ambijent postane privlačniji za strana ulaganja,
- Robe i usluge iz regiona postaju konkurentnije na globalnom tržištu,
- Bolja pripremljenost za ulazak u EU.

ZAJEDNIČKO REGIONALNO TRŽIŠTE CRM (2021-2024)



REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA 2024



ZAŠTO JE ZNAČAJAN REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE

ZA INVESTITORE

- **Smanjenje vremena i troškova** vezanih za istraživanje, identifikaciju i prijavu za podsticaje.
- **Podići svijest o dostupnim podsticajnim mjerama** koji mogu pomoći da se privuče veći broj investitora i generiše veća investiciona aktivnost.

ZA VLADU

- **Utvrđiti poreske podsticaje** za privatne investicije i procijeniti troškove i koristi od podsticaja.
- **Promovisati mogućnosti za investiciona ulaganja** korišćenjem informacija o podsticajima kao dio investicionog promotivnog materijala.
- **Poboljšati koordinaciju politika** između državnih organa koji su uključeni u kreiranje ekonomske politike, čineći relevantne informacije dostupnim svim učesnicima.

ZA OSTALE AKTERE

- **Povećati transparentnost i pristup informacijama** o podsticajima koji se daju preduzetnicima, zanatlijama i sektoru MMSP.
- **Pomoć u istraživanju i procjeni** investicione politike, fiskalnih rashoda, itd.



ZAŠTO VLADE TREBA DA PROCJENJUJU REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE



01

Finansijska analiza

- Pomaže u procjeni profitabilnosti različitih investicionih podsticaja putem cost-benefit analize (CBA) projekata koje sprovode Ministarstvo ekonomskog razvoja i ostala ministarstva.



02

Obrazloženja sa etičkog stanovišta

- Pomaže da se efikasnije raspodjele troškovi i dodijele investicioni podsticaji poštujući načelo etike i pravednosti



03

Socio-ekonomske koristi

- Pomaže u upoređivanju različitih investicionih podsticaja i procjeni njihovog uticaja na socijalne politike.



04

Procjena rizika

- Pomaže u konkretnom mjerenju efektivnosti i efikasnosti različitih investicionih podsticaja u vezi sa upravljanjem rizikom.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Poresko oslobađanje poreza na dobit (MIF)

1

Novoosnovana pravna lica koja stvarno obavljaju djelatnost u privredno nedovoljno razvijenim opštinama imaju pravo na oslobođenje od poreza na dobit za prvih osam godina.

Poresko oslobađanje poreza na dohodak fizičkih lica za zapošljavanje lica u nedovoljno razvijenim opštinama (MIF)

2

Poreski obveznik koji otpočne djelatnost u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, i koji na neodređeno vrijeme ili najmanje na 5 godina zaposli lice, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade za tog zaposlenog, na period od 4 godine od dana zasnivanja radnog odnosa, pod uslovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Poresko oslobođenje PDVa - nulta stopa za ugostiteljske objekte kategorije pet i više zvjezdica (MIF)

3

Zakon o PDV-u propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica.

Poresko oslobođenje PDV-a - energetske objekti (MIF)

4

Zakon o PDV-u propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW.

Poresko oslobođenje PDV-a- kapaciteti za proizvodnju (MIF)

5

Zakon o PDV-u propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;

Povraćaj ulaznog PDV-a (MIF)

6

Ako je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog PDV, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, razlika mu se priznaje kao poreski kredit za naredni poreski period, odnosno na zahtjev vraća se u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV. Poreskom obvezniku koji pretežno izvozi proizvode i poreskom obvezniku koji u više od tri uzastopna obračuna PDV iskazuje višak ulaznog PDV, razlika PDV vraća se u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za obračun PDV.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Poresko oslobođenje PDV-a slobodne zone

7

Zakon o PDV-u propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a isporuke proizvoda u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta i isporuke proizvoda unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta.

Oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica za dohodak od ličnog primanja ili samostalne djelatnosti digitalnog nomada (MIF)

8

Pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak ostvaruje lice koje ostvari dohodak po osnovu ličnih primanja ili samostalne djelatnosti od poslodavca koji nije registrovan u Crnoj Gori, na osnovu stečenog statusa digitalnog nomada u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca.

Snižena stopa PDV-a (MIF)

9

Ovom zakonskom odredbom propisuje se da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to za, između ostalog: 6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga;

Povraćaj plaćene akcize na akcizne proizvode (MIF)

10

Povraćaj plaćene akcize na akcizne proizvode koji su upotrijebljeni za namjene iz čl. 44 i 54 Zakona o akcizama (osnov član 30 zakona o akcizama).

Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe (MIF)

11

Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe (osnov zakon o akcizama čl.30) mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C

Dodjeljivanje dozvole oslobođenog korisnika akciznih proizvoda (mogućnost nabavke akciznih proizvoda bez plaćanja akcize) (MIF)

12

Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda može nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize samo ako za to dobije dozvolu carinskog organa.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Reprogramiranje poreskih potraživanja (MIF)

13

Omogućeno je poreskim obveznicima da reprogramiraju poreska potraživanja.

Snížena stopa PDV-a (MIF)

14

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost propisano je, u članu 24 a, stav 1 tačka 4, da se PDV obračunava i plaća po sníženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda za udžbenike i nastavna sredstva.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a (MIF)

15

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost propisano je, u članu 26, stav 1 tačka 4 i tačka 5, da su oslobođene od plaćanja PDV-a usluge od javnog interesa: usluge predškolskog vaspitanja, obrazovanja i osposobljavanja djece, omladine i odraslih, uključujući promet proizvoda i usluga neposredno povezanih sa tim djelatnostima, ako se te djelatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast; usluge i isporuke proizvoda predškolskih, osnovnih, srednjih i visoko školskih ustanova, te ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Poreske olakšice kod poreza na nepokretnosti za ugostiteljske objekte (MIF)

16

Za ugostiteljski objekat poreska stopa može se umanjiti u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 9 ovog zakona, i to za ugostiteljski objekat: kategorije 3**** do 15%; kategorije 4**** do 30%; kategorije preko 4**** do 70%.

Poreske olakšice kod poreza na nepokretnosti za poljoprivredne proizvođače (MIF)

17

Za nepokretnosti čiji je vlasnik ili korisnik lice upisano u registar poljoprivrednih proizvođača, pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Crnoj Gori, a koje se koriste za obavljanje ove djelatnosti, poreska stopa može se umanjiti u odnosu na poresku stopu utvrđenu zakonom do 90% poreske obaveze.

Oslobađanje od plaćanja carine (MIF)

18

Oslobođeni su od plaćanja carine su (relevantno za bazu podataka): roba za koju je međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru predviđeno oslobođenje od plaćanja carine; poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja; sjeme, vještačka đubriva i proizvodi za obrađivanje zemlje...

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Oslobađanje od plaćanja carine pri stavljanju robe u slobodan promet (MIF)

19

Postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine pokreće se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva. Carinski organ, po podnijetim zahtjevima za oslobođenje od plaćanja carine, odlučuje rješenjem, ako ovom uredbom nije drugačije propisano.

Programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta (MER)

21

Podrška u okviru Programske linije za unapređenje proizvodnih kapaciteta usmjerena je na sufinansiranje nabavke nove opreme i/ili mašina uključenih u proces proizvodnje za obavljanje podržanih djelatnosti u okviru sektora C Klasifikacije djelatnosti, i to: proizvodne opreme i/ili mašina, transportno manipulativnih sredstava, djelova i specijalizovanih alata za mašine; opreme za unapređenje resursne efikasnosti i ekoloških aspekata u procesu proizvodnje (npr. sistemi za tretman otpadnih voda u industriji, oprema za reciklažu, sakupljanje i separaciju otpada).

Programska linija za podršku digitalizaciji (MER)

23

Programska linija za podršku digitalizaciji je namijenjena za sufinansiranje troškova sljedećih aktivnosti: Komponenta 1: Integracija poslovnih softvera i web rješenja; Komponenta 2: Realizacija specijalizovanih (personalizovanih) softverskih rješenja veće kompleksnosti; Komponenta 3: Podrška za digitalni marketing.

Oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica (MIF)

20

Ovom zakonskom odredbom definiše se da je predmet oporezivanja nerezidentnog fizičkog lica dohodak koji nerezident ostvari u Crnoj Gori, osim ako je ostvario: dohodak od obavljanja djelatnosti elektronskim putem kod poslodavca koji ne obavlja djelatnost u Crnoj Gori, i zaradu veću od tri prosječne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Programska linija za podršku malim ulaganjima (MER)

22

Programska linija za podršku malim ulaganjima podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava/opreme koji su direktno uključeni u proces proizvodnje i pružanja usluge: nova proizvodna oprema i/ili mašina, koja je direktno u funkciji kreiranja proizvoda i/ili usluge; novi djelovi, specijalizovani alati za mašine.

Programska linija-Vaučeri za žene i mlade u biznisu (MER)

24

Predmet Programske linije je pružanje nefinansijske (mentoring) i finansijske (oprema) podrške za unapređenje kvaliteta poslovanja postojećih privrednih subjekata koji posluju do 3 godine do dana apliciranja na Javni poziv.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Program za promociju i razvoj zanatstva (MER)

25

Podsticanje razvoja crnogorskih zanata kroz pružanje finansijske podrške za nabavku opreme i alata namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti i podsticanje zanatlija da se registruju. Program podrazumijeva finansijsku podršku koja je bazirana na principu refundacije za nabavku opreme/alata, od strane Ministarstva i sufinansiranje dijela troškova. "Opravdani troškovi" Programa su troškovi koji se odnose na nabavku opreme/alata, bez PDV-a

Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima (MEiR)

27

Obezbjeđivanje bespovratne podrške domaćinstvima u vidu subvencija za pokrivanje dijela troškova za investicije za unapređenje energetske efikasnosti.

Subvencije za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja (MPŠV)

29

Početkom godine Vlada usvaja Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja agrarne politike (Agrobudžet). Mjere Agrobudžeta putem kojih crnogorski poljoprivrednici mogu dobiti podršku kroz različite mjere i programe definisane Agrobudžetom u obliku direktnih plaćanja i kroz podršku investicijama u biljnu i stočarsku proizvodnju. Podrška se pruža proizvođačima koji ispunjavaju zahtjeve i uslove utvrđene Agrobudžetom

Mjere za korišćenje obnovljivih izvora energije i visokoeffikasne kogeneracije-feed in-tarifa (MEiR)

26

Korišćenje obnovljivih izvora energije i visokoeffikasne kogeneracije podstiče se promotivnim i podsticajnim mjerama u skladu sa zakonom. Operatori postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije mogu dobiti status „povlašćenog proizvođača i nakon toga sticati pravo na podsticajnu cijenu za proizvedenu električnu energiju u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Mjere agrarne politike (MPŠV)

28

Uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike utvrđenih Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, do početka fiskalne godine, bliže se uređuju propisom Vlade (u daljem tekstu: Agrobudžet). Agrobudžet sadrži: planirana sredstva po pojedinim mjerama agrarne politike; uslove i kriterijume za korišćenje podsticajnih mjera utvrđenih ovim zakonom.

Razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD III programa (MPŠV)

30

Mjere razvoja poljoprivrede i ruralnih područja :

Mjera 1: „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“

Mjera 3: "Investicije u fizički kapital za preradu i marketnig poljoprivrednih i proizvoda ribarstva"

Mjera 7: „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“.

Kroz pomenute mjere pruža se bespovratna podrška, korisnicima koji ispunjavaju uslove definisane Javnim pozivom.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Poreske olakšice-carine i porez na dodatnu vrijednost (MPNI)

31

Oprema koja služi za naučnoistraživačku djelatnost, koja se dobija kao donacija iz inostranstva ili se kupuje u inostranstvu može se osloboditi plaćanja carine i poreza na dodatnu vrijednost, na osnovu mišljenja Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Kofinansiranje naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti (MPNI)

33

Jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima u kojima se procjenjuje da je najpotrebnija naučnicima i istraživačima iz Crne Gore. Bliže uslove i postupak za odobravanje i način korišćenja sredstava za inovacionu djelatnost iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave, odnosno jedinica lokalne samouprave koja realizuje program podrške ili fond koji podstiče inovacionu djelatnost, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć.

Oslobađanje od poreza na dobit pravnih lica (MPNI)

35

Pravo na oslobađanje od poreza na dobit, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti: pravna lica koja su upisana u Registar inovacione djelatnosti; pravna lica koja ulažu sredstva u druge subjekte inovacione djelatnosti; pravna lica koja obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu; Fond.

Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija (MPNI)

32

Ukupan iznos svih umanjena, oslobođenja ili olakšica, ostvarenih korišćenjem podsticajnih mjera iz stava 1 ovog člana, za jedno pravno ili fizičko lice, ne može biti veći od 300.000 eura na trogodišnjem nivou. Subjekti inovacione djelatnosti mogu koristiti više podsticajnih mjera istovremeno, pod uslovom da ukupni iznos podsticajnih mjera ne prelazi dozvoljenu granicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Oslobađanje od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (MPNI)

34

Startupovi i spinofovi za svoje zaposlene-oslobađaju se od plaćanja doprinosa na teret poslodavca; lica zaposlena u naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima koji obavljaju naučnoistraživačku, odnosno inovacionu djelatnost; lica zaposlena ili angažovana u naučnoistraživačkim ustanovama; lica koja obavljaju inovativnu aktivnost za potrebe stranih pravnih lica (frilenseri).

Umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (MPNI)

36

Pravo na umanjene naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta mogu ostvariti pravna lica kao subjekti inovacione djelatnosti za jedan poslovni objekat, koji nije od javnog interesa, i to ako najmanje 75% njegove ukupne neto površine koriste za realizaciju inovativnih programa ili projekata.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Pravo na korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države (MPNI)

37

Pravo na korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države, bez naknade ili pod uslovima povoljnijim od tržišnih, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti pravna i fizička lica koja su dobila status korisnika podsticajnih mjera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje raspolaganje državnom imovinom.

Snižena stopa PDV-a (MPNI)

39

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost propisano je, u članu 24 a, stav 1 tačka 4, da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda za udžbenike i nastavna sredstva.

Sufinansiranje u turizmu u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (MTEOR)

41

Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2024. godinu; Program podsticajnih mjera u oblasti turizma ima za cilj obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Umanjenje poreza na nepokretnost (MPNI)

38

Pravo na umanjeње poreza na nepokretnost koja je registrovana kao poslovni prostor mogu ostvariti pravna lica kao subjekti inovacione djelatnosti ako se nepokretnost koristi za realizaciju naučnoistraživačkog, odnosno inovativnog programa ili projekta, inovativnog programa subjekata inovacione infrastrukture, odnosno programa rada Fonda, na osnovu kojeg je dobijen status korisnika podsticajnih mjera. Obračunati iznos poreza umanjuje se za 50%, tokom trajanja statusa korisnika podsticajnih mjera

Oslobađanje od plaćanja PDV-a (MPNI)

40

Oslobođene od plaćanja PDV-a usluge od javnog interesa: usluge predškolskog vaspitanja, obrazovanja i osposobljavanja djece, omladine i odraslih, uključujući promet prihoda i usluga neposredno povezanih sa tim djelatnostima, ako se te djelatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast; usluge i isporuke proizvoda predškolskih, osnovnih, srednjih i visoko školskih ustanova, te ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Turističke razvojne zone i državni podsticaji (MTEOR)

42

Zona se određuje na zemljištu koje je u državnoj svojini kao funkcionalna jedinica sa turističkom infrastrukturom kojom upravlja preduzeće ili drugo pravno lice na osnovu elaborata o opravdanosti za investicione projekte sa minimalnim iznosom od 3.000.000 eura i sa najmanje 50 smještajnih jedinica, minimalne kategorije od četiri zvjezdice.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Privredni razvoj u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (MDUP)

43

U skladu sa članom 239 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata investitori za određene vrste objekata su oslobođeni plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Mjera je temporalnog karaktera i traje do donošenja plana generalne regulacije.

Kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU (MJU)

45

Nevladine organizacije koje realizuju EU projekte na teritoriji Crne Gore mogu aplicirati za dobijanje sredstava iz državnog budžeta (0,1% tekućeg državnog budžeta), koja se za tu namjenu raspodjeljuju na osnovu Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo javne uprave, a sve u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama.

Subvencije za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema (EkoFond)

47

Dodjela subvencija za realizacije projekata korišćenja OIE - za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u mrežnom ili samostalnom radu „On-grid i Off-grid fotonaponski sistemi“.

Oslobađanje od plaćanja posebne naknade za izgradnju, rekonstrukciju hotela na Crnogorskom primorju (MDUP)

44

Posebna naknada za izgradnju, odnosno rekonstrukciju sljedećih primarnih ugostiteljskih objekata plaća se po stopi od: 0% za hotele sa 5 zvjezdica, osim za male hotele, butik hotele i kondo hotele; 0,5% za hotele sa 4 zvjezdice, kao i za male hotele, butik hotele i kondo hotele, sa 5 zvjezdica.

Subvencije pri nabavci električnih i hibridnih vozila (EkoFond)

46

Dodjela subvencija za nabavku novih putničkih vozila kategorije M1 koja imaju: isključivo električni pogon, koriste dva izvora energije-električan motor i SUS motor („plug-in hybrid“), kao i vozila koja koriste SUS motor i elektro motor („full hybrid“).

Subvencije za nabavku stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila (Eko fond)

48

Dodjela subvencija fonda za zaštitu životne sredine privrednicima, preduzetnicima i javnom sektoru za nabavku stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Podsticaji za mjere energetske efikasnosti za poslovne objekte namjenjene privredi (EkoFond)

49

Dodjela subvencija za realizaciju projekata mjera energetske efikasnosti namjenjene privrednicima i preduzetnicima.

Subvencije za zamjenu električnih uređaja u domaćinstvima (Eko fond)

51

Dodjela subvencija fizičkim licima „zamjena električnih uređaja u domaćinstvima kupovinom novih energetski efikasnih uređaja.

Subvencije za nabavku energetski efikasnih klima uređaja (EkoFond)

53

Podrška prilikom kupovine energetski efikasnih klima uređaja za stanovnike Opštine Bijelo Polje.

Subvencije pri nabavci električnih i hibridnih vozila (EkoFond)

50

Dodjela subvencija fonda za zaštitu životne sredine za kupovinu električnih i hibridnih vozila (kategorije I, m1 i n1) u javnom sektoru.

Subvencije pri nabavci električnih i hibridnih vozila (EkoFond)

52

Javni konkurs za zamjenu konvencionalnih svjetiljki (sijalica) ulične rasvjete novim led svjetiljkama.

Mjere EE namjenjene građanima opštine Pljevlja (EkoFond)

54

Podrška na implementaciji mjera energetske efikasnosti u individualnim stambenim objektima
Podrška na unapređenju energetskih karakteristika omotača kolektivnih stambenih zgrada u Opštini Pljevlja.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

Podrška ranoj fazi razvoja startapova (Fond za inovacije)

55

Program je osmišljen da podrži perspektivne timove koji imaju za cilj da validiraju svoje poslovne ideje empirijskim potvrđivanjem njihovog predloženog rješenja i demonstriranjem potencijala njihovog novog proizvoda, usluge, procesa ili tehnologije kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP).

Podsticanje inovacione kulture (Fond za inovacije)

57

Predmet Javnog poziva je podrška aktivnostima koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, putem organizacije manifestacija koje doprinose popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, realizovanjem aktivnosti na podizanju svijesti o značaju inovacija za održivi razvoj, kreiranjem takmičenja mladih inovatora inovativnih ideja, kao i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti.

Provjera inovativnog koncepta (Fond za inovacije)

59

Programom provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept - PoC) prepoznaje se potreba za podršku inovacijama od najranijih faza istraživanja kako bi se osigurao predkomercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta. Ovaj poziv podliježe pravilima de minimis državne pomoći i u skladu sa oredbama GBER-a za aktivnosti istraživanja i razvoja.

Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska (Fond za inovacije)

56

Stimulisanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2024. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces zaštite pronalaska kod Evropskog patentnog zavoda (EPO) ili Međunarodnog patentnog biroa (Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu - WIPO)

Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije (Fond za inovacije)

58

Predmet Javnog poziva je podrška aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih obuka, kurseva cjeloživotnog obrazovanja, posebnih programa usavršavanja i sl. za učenike, studente, mlade istraživače, i profesionalce, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Kolaborativni grantovi za inovacije (Fond za inovacije)

60

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava MMSP-ovima koji sprovode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa u saradnji sa „organizacijama za istraživanje i širenje znanja“.

REGISTAR PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE CRNE GORE

2024

61

Programska linija za podsticanje istraživanja u funkciji unapređenja zdravstvenog turizma (Fond za inovacije)

Ovaj program iniciran je od strane Ministarstva zdravlja i podržava projekte koji trebaju rezultirati jačanjem postojećeg i sticanjem novih znanja o prirodnim ljekovitim faktorima kako bi se u skorijoj budućnosti obezbijedila dovoljna zaliha projekata s visokim nivoom spremnosti za dalji razvoj u svrhu primjene u zdravstvenom turizmu.

62

Podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji (Fond za inovacije)

Predmet Javnog poziva je podrška aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih obuka, kurseva cjeloživotnog obrazovanja, posebnih programa usavršavanja i sl. za učenike, studente, mlade istraživače, i profesionalce, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.




PREGLED REGISTRA PODSTICAJNIH MJERA ZA INVESTICIJE 2024

62 podsticajne mjere

Lista podsticajnih mjera po vrstama:

- 32 nefinansijskih podsticajnih mjera: poreskih olakšica, olakšice za sektor turizma, inovacija, sjevernog regiona naknada za dodatu vrijednost, poreza na dobit, porez na nepokretnosti, carine, akcize, i dr.
- 30 finansijskih podsticajnih mjera: preduzetnici, zanatlije, sektor MMSP, NVO, OIE, energetika, hibridna energija, inovativne djelatnosti, JLS podsticaji i dr.

Dodatne podsticajne mjere sa lokalnog nivoa propisuju i implementiraju jedinice lokalne samouprave.



Sektorski orjentisane podsticajne mjere:

- **Proizvodnja, usluge, MMSP, NVO;**
- **Agro-biznis, poljoprivreda i ribarstvo, IPARD III;**
- **Turizam, energetika i infrastruktura;**
- **Informacione tehnologije, prosvjeta, ICT, inovacije i inovativna djelatnost, zanatstvo, itd.;**
- **Industrija, građevinarstvo, nauka, kultura;**
- **Obnovljivi izvori energije i hibridna energija;**

Registar podsticajnih mjera za investicije Crne Gore
dostupan je na zvaničnoj web stranici:

Ministarstva ekonomskog razvoja i
Agencije za investicije Crne Gore

<https://gov.me/mek>

<https://mia.gov.me/me/registar-podsticajnih-mjera-za-investicije/>

